

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Ime (ime oca) i prezime/Naziv pravnog lica

JMBG/JIB

Kontakt telefon

Adresa

GRAD ŽIVINICE

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, FINANSIJE I TREZOR

PREDMET:

Ostvarivanje novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Vrsta podrške: Vještačko osjemenjavanje plotkinja

U prilogu akta dostavljamo Vam u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

- a) tabelarni prikaz obračuna novčane podrške na obrascu,
- b) spisak vlasnika sa brojem grla kod kojih je izvršeno vještačko osjemenjavanje, koja su obilježena ušnom markicom od strane veterinarske stanice, u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja i šemi kontrole kretanja životinja,
- c) ovjerenu kopiju računa o nabavljenom sjemenu za vještačko osjemenjavanje.

Napomena: Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi do 30. septembra tekuće godine.

Živinice, _____ godine

POTPIS PODNOŠIOCA